

- (3) Додатна средства за реализацију појединих пројеката израђених на основу Стратегије из става (2) овог члана обезбједиће се из кредитних средстава и других извора, на основу билатералних и мултилатералних уговора са донаторима, те супсидијарним споразумима закљученим између зајмопримца и Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ. Средства ће се користити сходно инструкцији коју ће донијети Министарство финансија и трезора БиХ.
- (4) Министарство финансија и трезора БиХ донијеће посебне инструкције за евиденцију прилива и извршених плаћања за намјене утврђене овим чланом.

Члан 21.

(Планирани трансфери средстава телеком оператера за Коридор 5ц, капитални издаци везани за измирења обавеза према финансирању припреме и изградње путне инфраструктуре и пројекте развоја сектора телекомуникација)

- (1) Пренесена средства из члана 7. става (3) овог закона користиће се у висини износа пренесених намјенских средстава из претходних година.
- (2) Планирани трансфери средстава које телеком оператери уплаћују на име додијељених дозвола за Универзалне мобилне телекомуникационе системе у 2015. години износе 17.602.470 КМ, а користиће се за намјене утврђене одлуком Савјета министара БиХ о њиховом коришћењу, у складу са чланом 8. овог закона.
- (3) Средства за ове намјене издвојена су на намјенском рачуну у оквиру Јединственог рачуна трезора код Централне банке Босне и Херцеговине.
- (4) Трансфере са намјенског рачуна из става (1) овог члана за измирење обавеза према уговарачима врши Министарство финансија и трезора БиХ, на основу уредне документације коју доставља Министарство комуникација и транспорта БиХ.
- (5) Трансфери средстава на основу измирења обавеза из става (1) овог члана према добављачима приказују се као директни трансфери са Јединственог рачуна трезора и имају третман капиталних издатака.
- (6) Евиденција расхода из става (2) овог члана води се као програм посебне намјене код буџетског корисника.
- (7) Извјештај о реализацији уговора за трансфере из става (1) овог члана припрема Министарство комуникација и транспорта БиХ и он је саставни дио периодичних извјештаја о извршењу Буџета.
- (8) Реализација пројеката из става (2) овог члана саставни је дио периодичног извјештаја буџетског корисника код којег се воде програми посебних намјена према одлуци Савјета министара БиХ.
- (9) Средства планираних трансфера из овог члана реализоваће се у складу са Инструкцијама Министарства финансија и трезора БиХ.

Члан 22.

(Сервисирање спољног дуга)

- (1) Средства намијењена сервисирању спољног дуга обезбјеђују се у складу са чланом 13. став (3) Закона о финансирању.
- (2) Расходи за сервисирање спољног дуга врше се на основу члана 14. Закона о финансирању.

ДИО ПЕТИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-6/15

18. маја 2015. године

Сарајево

Председавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ

Шефик Цаферовић, с. р.

Председавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ

Бариша Чолак, с. р.

326

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 11. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. maja 2015. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 1.

U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članu 1. stav (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koje radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.

Iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10), koji glase:

"(9) **Sudija porotnik** je lice koje je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivici optuženog lica u postupku suđenja.

(10) **Arbitar** je lice koje je, na osnovu sporazuma o arbitraži, pozvano da donese pravno obavezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."

Iza stava (23) dodaju se novi st. (24) i (25), koji glase:

"(24) **Imovinska korist** je svako ekonomsko dobro koje je direktno ili indirektno proisteklo iz krivičnog djela, a sastoji se od bilo koje imovine.

(25) **Imovina** obuhvata imovinu svake vrste, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."

Dosadašnji st. (9) do (39) postaju st. (11) do (43).

Члан 2.

U članu 15. stav (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi:

"Zastarijevanje krivičnog gonjenja za krivična djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."

Члан 3.

U članu 42a. stav (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

Члан 4.

U članu 42b. stav (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".

Члан 5.

Члан 74. mijenja se i glasi:

"Oduzimanje predmeta

Član 74.

- (1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela ili koji su nastali počinjenjem krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo počinioaca.
- (2) Predmeti iz stava (1) ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo počinioaca, ali time se ne dira u prava trećih lica na naknadu štete od počinilaca."

Član 6.

U članu 110. stav (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".

U stavu (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "Imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Član 7.

U članu 110a. stav (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Iza stava (1) dodaje se stav (2), koji glasi:

- (2) U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene krivičnim djelom u krivičnom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."

Član 8.

U članu 111. stav (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".

U stavu (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

U stavu (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".

Član 9.

U članu 172. stav (1) tačka g) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Član 10.

U članu 173. stav (1) tačka e) riječi: "upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njen život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Član 11.

Član 186. mijenja se i glasi:

"Međunarodna trgovina ljudima

Član 186.

- (1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile ili drugim oblicima prinude, otmicom, prevarom ili obmanom, zloupotrebom ovlasti ili uticaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi, kako bi privolio lice koje ima kontrolu nad drugim licem, vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja tog lica u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- (2) Ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi lice koje nije navršilo 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili u svrhu kakvog drugog iskorištavanja u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina.
- (3) Ako je krivično djelo iz st. (1) i (2) ovog člana izvršilo službeno lice prilikom vršenja službene dužnosti, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.

- (4) Ko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili ličnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili ličnu ispravu drugog lica u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.
- (5) Ko koristi usluge žrtve međunarodne trgovine ljudima kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (6) Ako su izvršenjem krivičnog djela iz st. (1) i (2) ovog člana prouzrokovani teže narušavanje zdravlja, teška tjelesna povreda ili smrt lica iz st. (1) i (2) ovog člana, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
- (7) Iskorištavanje u smislu stava (1) ovog člana podrazumijeva: prostituciju drugog lica ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.
- (8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za izvršenje djela bit će oduzeti.
- (9) Na postojanje krivičnog djela međunarodne trgovine ljudima bez uticaja je okolnost da li je lice koje je žrtva međunarodne trgovine ljudima pristalo na iskorištavanje.
- (10) Protiv žrtve međunarodne trgovine ljudima koju je počinilac krivičnog djela prisilio da učestvuje u izvršenju drugog krivičnog djela neće se voditi krivični postupak ako je takvo njeno postupanje bilo neposredna posljedica njenog statusa žrtve međunarodne trgovine ljudima."

Član 12.

Iza člana 186. dodaje se član 186a., koji glasi:

"Organizirana međunarodna trgovina ljudima

Član 186a.

- (1) Ko organizira ili rukovodi grupom ili drugim udruženjem koje zajedničkim djelovanjem počinu krivično djelo iz člana 186. ovog zakona (Međunarodna trgovina ljudima) kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.
- (2) Ko počinu krivično djelo u okviru grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana ili na drugi način pomaže grupu ili udruženje kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina.
- (3) Na pripadnika organizirane grupe ili drugog udruženja iz stava (1) ovog člana primjenjuju se odredbe člana 250. st. (4) i (5) ovog zakona (*Organizirani kriminal*)."

Član 13.

Član 187. mijenja se i glasi:

"Međunarodno navođenje na prostituciju

Član 187.

- (1) Ko radi zarade ili druge koristi navodi, podstiče ili namamljuje drugog na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogućući njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga ili na bilo koji način učestvuje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga u državi u kojoj to lice nema prebivalište ili čiji nije državljanin kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Činjenica da se lice koje se navodi, podstiče ili namamljuje već bavilo prostitucijom ne utiče na postojanje krivičnog djela."

Član 14.

Naziv člana 189a. mijenja se i glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela 'krijumčarenje migranata'".

Stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Ko organizira grupu ili drugo udruženje za izvršenje krivičnog djela iz člana 189. ovog zakona (*Krijumčarenje ljudi*) kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."

Član 15.

Član 190. mijenja se i glasi:

"Mučenje i drugi oblici surovog i nečovječnog postupanja

Član 190.

- (1) Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, po naredbi, na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog lica koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje nanese drugome fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju, s ciljem da od njega ili trećeg lica dobije informaciju ili priznanje ili s ciljem da se kazni za krivično djelo koje je počinio ili se sumnja da je počinio on ili treće lice ili koje ga zastrašuje ili prisiljava iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kojoj vrsti diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje šest godina.
- (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo na počinjenje krivičnog djela ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana."

Član 16.

Iza člana 190. dodaje se član 190a., koji glasi:

"Prisilni nestanak

Član 190a.

- (1) Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje drugo lice koje djeluje u svojstvu službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine ili po naređenju ili na podsticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine, koje drugo lice zatvori, drži zatvoreno ili ga na drugi način liši slobode kretanja i pri tome odbije da prizna da ga je lišilo slobode ili skriva informacije o sudbini ili lokaciji tog lica, stavljajući ga tako izvan zaštite zakona, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.
- (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se i službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje je naredilo ili podsticalo ili dalo izričit pristanak ili znalo i prešutno se saglasilo s počinjenjem krivičnog djela iz stava (1) ovog člana.
- (3) Ko je kao pretpostavljeni znao ili je svjesno zanemario informaciju da je njemu podređeni počinilac počinio krivično djelo iz stava (1) ovog člana ili da se nalazi pred počinjenjem krivičnog djela, a bio je odgovoran i imao kontrolu nad postupcima koji su se odnosili na počinjenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana, pa nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere u njegovoj moći da spriječi ili onemogući izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana ili da to pitanje preda državnim vlastima radi istrage i krivičnog gonjenja, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.
- (4) Činjenica da je neko lice postupalo po naređenju vlade ili nekog njemu nadređenog lica ne oslobađa ga krivice, ali može uticati na ublažavanje kazne ako sud smatra da to interesi pravčnosti zahtijevaju. Lice koje odbije izvršiti takvo naređenje neće biti kažnjeno."

Član 17.

U članu 209. stav (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Ko novac ili drugu imovinu za koje zna da su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela primi, zamijeni, drži, raspolaze njima, koristi u privrednom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem krivičnog djela:

- a) u inozemstvu ili na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine ili na teritoriji dva entiteta ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili
- b) koje je propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugim zakonom na državnom nivou, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina."

U stavu (2) riječ "imovina" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist".

Stav (5) mijenja se i glasi:

- "(5) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom iz st. (1) do (4) ovog člana oduzet će se."

Iza stava (5) dodaje se stav (6), koji glasi:

- "(6) Znanje, namjera ili svrha kao elementi radnje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana mogu se cijeliti na osnovu objektivnih činjeničnih okolnosti."

Član 18.

U članu 217. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", riječi: "svoje ovlaštenja" zamjenjuju se riječima "svoje funkcije", a iza riječi: "morala izvršiti" dodaju se riječi: "ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog ili odgovornog lica".

U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".

Član 19.

U članu 218. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika", iza riječi "korist" dodaju se riječi: "za njega ili drugo lice", a riječi: "svoje ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".

U stavu (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili sudiju porotnika".

U stavu (4) zarez i riječi: "a u slučaju iz stava (3) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo mito" brišu se.

Član 20.

Član 219. mijenja se i glasi:

"Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

Član 219.

- (1) Ko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi, za sebe ili drugoga, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina.

- (3) Ako je počinitelj za počinjenje krivičnog djela iz stava (2) ovog člana zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.
- (4) Primiljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta."

Član 21.

Iza člana 219. dodaje se član 219a., koji glasi:

"Davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem

Član 219a.

- (1) Ko posredno ili neposredno licu koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist da posreduje da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine ili strano službeno lice ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudija porotnik izvrši ili ne izvrši službenu ili drugu radnju kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ko posredno ili neposredno, na zahtjev lica koje ima službeni ili društveni ili uticajni položaj ili drugi status, počini krivično djelo iz stava (1) ovog člana i prijavi krivično djelo prije njegovog otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno može se osloboditi kazne.
- (3) Primiljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stava (2) ovog člana može se vratiti licu koje je dalo nagradu ili kakvu drugu korist."

Član 22.

Zadužuju se Ustavnoopravna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde prečišćeni tekst Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u roku 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona u "Službenom glasniku BiH".

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-7/15

18. maja 2015. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH

Šefik Džaferović, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH

Bariša Čolak, s. r.

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 11. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 13. svibnja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. svibnja 2015. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 i 22/15) u članku 1. stavku (7) riječi: "na službi u Bosni i Hercegovini, koja radi za naknadu ili bez naknade" brišu se.

Iza stavka (8) dodaju se novi st. (9) i (10) koji glase:

"(9) **Sudac porotnik** je osoba koja je član kolegijalnog tijela koje ima odgovornost odlučivanja o krivnji optužene osobe u postupku suđenja.

(10) **Arbitar** je osoba koja je, na osnovi sporazuma o arbitraži, pozvana donijeti pravno obvezujuću odluku u sporu koji mu podnesu stranke sporazuma."

Iza stavka (23) dodaju se novi st. (24) i (25) koji glase:

"(24) **Imovinska korist** je svako gospodarsko dobro koje je, izravno ili neizravno, proisteklo iz kaznenog djela, a sastoji se od bilo koje imovine.

(25) **Imovina** obuhvaća imovinu svake vrste, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, bilo materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, te pravne dokumente ili instrumente kojima se dokazuje pravo na imovinu ili interes u odnosu na takvu imovinu."

Dosadašnji st. od (9) do (39) postaju st. od (11) do (43).

Članak 2.

U članku 15. stavku (1) dodaje se nova rečenica, koja glasi: "Zastara kaznenog progona za kaznena djela trajnog karaktera počinje teći u trenutku prestanka protupravnog stanja."

Članak 3.

U članku 42a. stavku (1) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

Članak 4.

U članku 42b. stavku (5) riječi: "amnestija i pomilovanje mogu se" zamjenjuju se riječima: "pomilovanje se može".

Članak 5.

Članak 74. mijenja se i glasi:

"Oduzimanje predmeta

Članak 74.

(1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelomično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za počinjenje kaznenog djela ili koji su nastali počinjenjem kaznenog djela oduzet će se ako su vlasništvo počinitelja.

(2) Predmeti iz stavka (1) ovog članka oduzet će se i kad nisu vlasništvo počinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od počinitelja."

Članak 6.

U članku 110. stavku (1) iza riječi "korist" dodaju se zarez i riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi".

U stavku (2) riječ "korist" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Članak 7.

U članku 110a. stavku (1) iza riječi: "imovinsku korist" dodaju se riječi: "prihod, profit ili drugu korist iz imovinske koristi", a iza riječi: "imovinska korist" dodaju se riječi "prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi".

Iza stavka (1) dodaje se stavak (2), koji glasi:

"(2) U slučaju kada nisu ispunjeni zakonom utvrđeni uvjeti za oduzimanje imovinske koristi, prihoda, profita ili druge koristi iz imovinske koristi stečene kaznenim djelom u kaznenom postupku, zahtjev za njeno oduzimanje može se podnijeti u parničnom postupku."

Članak 8.

U članku 111. stavku (1) riječi: "može se oduzeti" zamjenjuju se riječima: "oduzet će se".

U stavku (2) riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

U stavku (3) riječi: "mogu biti" zamjenjuju se riječju "su".

Članak 9.

U članku 172. stavku (1) točki g) riječi: "uporabom sile ili prijetnje izravnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Članak 10.

U članku 173. stavku (1) točki e) riječi: "uporabom sile ili prijetnje izravnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe" brišu se.

Članak 11.

Članak 186. mijenja se i glasi:

"Međunarodna trgovina ljudima

Članak 186.

- (1) Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili drugim oblicima prisile, otmicom, prijevarom ili obmanom, zlouporabom ovlasti ili utjecaja ili položaja bespomoćnosti ili davanjem ili primanjem isplata ili drugih koristi kako bi privolio osobu koja ima nadzor nad drugom osobom, vrbuje, preveze, preda, skriva ili primi osobu u svrhu iskorištavanja te osobe u državi u kojoj ta osoba nema prebivalište ili čija nije državljanin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina.
- (2) Tko vrbuje, navodi, preveze, preda, skriva ili primi osobu koja nije navršila 18 godina života u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja, prisilnim radom ili uslugama, ropstvom ili njemu sličnim odnosom, služenjem, odstranjivanjem dijelova ljudskog tijela ili u svrhu kakvog drugog iskorištavanja u državi u kojoj ta osoba nema prebivalište ili čija nije državljanin, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina.
- (3) Ako je kazneno djelo iz st. (1) i (2) ovoga članka počinila službena osoba prilikom obavljanja službene dužnosti, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina.
- (4) Tko krivotvori, pribavi ili izda putnu ili osobnu ispravu ili koristi, zadržava, oduzima, mijenja, oštećuje, uništava putnu ili osobnu ispravu druge osobe u svrhu omogućavanja međunarodne trgovine ljudima, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.
- (5) Tko koristi usluge žrtve međunarodne trgovine ljudima, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (6) Ako su činjenjem kaznenog djela iz st. (1) i (2) ovoga članka prouzročeni teže narušavanje zdravlja, teška tjelesna ozljeda ili smrt osobe iz st. (1) i (2) ovoga članka, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
- (7) Iskorištavanje u smislu stavka (1) ovoga članka podrazumijeva: prostituciju druge osobe ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, ropstvo ili njemu sličan odnos, služenje, odstranjivanje dijelova ljudskog tijela ili kakvo drugo iskorištavanje.
- (8) Predmeti, prijevozna sredstva i objekti upotrijebljeni za počinjenje djela bit će oduzeti.
- (9) Na postojanje kaznenog djela međunarodne trgovine ljudima bez utjecaja je okolnost je li osoba koja je žrtva međunarodne trgovine ljudima pristala na iskorištavanje.
- (10) Protiv žrtve međunarodne trgovine ljudima koju je počinitelj kaznenog djela prisilio da sudjeluje u počinjenju drugog kaznenog djela neće se voditi kazneni postupak ako je takvo njezino postupanje bilo neposredna posljedica njezina statusa žrtve međunarodne trgovine ljudima."

Članak 12.

Iza članka 186. dodaje se članak 186a., koji glasi:

"Organizirana međunarodna trgovina ljudima

Članak 186a.

- (1) Tko organizira ili rukovodi grupom ili drugim udruženjem koje zajedničkim djelovanjem počinu kazneno djelo iz članka 186. ovog zakona (*Međunarodna trgovina ljudima*),

kaznit će se kaznom zatvora od najmanje deset godina ili dugotrajnim zatvorom.

- (2) Tko počinu kazneno djelo unutar grupe ili drugog udruženja iz stavka (1) ovog članka ili na drugi način pomaže grupu ili udruženje, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje deset godina.
- (3) Na pripadnika organizirane grupe ili drugog udruženja iz stavka (1) ovog članka primjenjuju se odredbe članka 250. st. (4) i (5) ovog zakona (*Organizirani kriminal*)."

Članak 13.

Članak 187. mijenja se i glasi:

"Međunarodno navođenje na prostituciju

Članak 187.

- (1) Tko radi zarade ili druge koristi navodi, potiče ili namamljuje drugoga na pružanje seksualnih usluga ili na drugi način omogućiti njegovu predaju drugome radi pružanja seksualnih usluga ili na bilo koji način sudjeluje u organiziranju ili vođenju pružanja seksualnih usluga u državi u kojoj ta osoba nema prebivalište ili čiji nije državljanin, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Činjenica da se osoba koja se navodi, potiče ili namamljuje već bavila prostitucijom ne utječe na postojanje kaznenog djela."

Članak 14.

Naziv članka 189a. mijenja se i glasi: "Organiziranje grupe ili udruženja za počinjenje kaznenog djela 'krijumčarenje migranata'".

Stavak (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Tko organizira grupu ili drugo udruženje za počinjenje kaznenog djela iz članka 189. ovog zakona (*Krijumčarenje ljudi*), kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine."

Članak 15.

Članak 190. mijenja se i glasi:

"Mučenje i drugi oblici surovog i nečovječnog postupanja

Članak 190.

- (1) Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koja druga osoba koja djeluje u svojstvu službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine koja po naredbi, na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine nanese drugome fizičku ili duševnu bol ili tešku fizičku ili duševnu patnju s ciljem dobivanja od njega ili treće osobe informacije ili priznanja ili s ciljem da bude kažnjena za kazneno djelo koje je počinila ili se sumnja da je počinila ona ili treća osoba ili koja ju zastrašuje ili prisiljava iz bilo kojeg drugog razloga utemeljenog na bilo kojoj vrsti diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje šest godina.
- (2) Kaznom iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koja druga osoba koja djeluje u svojstvu službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine koja je naredila ili poticala na počinjenje kaznenog djela ili dala izričit pristanak ili znala i prešutno se suglasila s počinjenjem kaznenog djela iz stavka (1) ovog članka."

Članak 16.

Iza članka 190. dodaje se članak 190a., koji glasi:

"Prisilni nestanak
Članak 190a.

- (1) Službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili bilo koja druga osoba koja djeluje u svojstvu službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine ili po naredbi ili na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe u institucijama Bosne i Hercegovine drugu osobu zatvori, drži zatvorenu ili ju na drugi način liši slobode kretanja i pri tome odbije priznati da ju je lišila slobode ili skriva informacije o sudbini ili lokaciji te osobe, stavljajući je tako izvan zaštite zakona, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.
- (2) Kaznom iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koja je naredila ili poticala ili dala izričit pristanak ili znala i prešutno se suglasila s počinjenjem kaznenog djela iz stavka (1) ovog članka.
- (3) Tko je kao pretpostavljeni znao ili je svjesno zanemario informaciju da je njemu podređeni počinitelj počinio kazneno djelo iz stavka (1) ovoga članka ili da se nalazi pred počinjenjem kaznenog djela, a bio je odgovoran i imao nadzor nad postupcima koji su se odnosili na počinjenje kaznenog djela iz stavka (1) ovog članka, pa nije poduzeo sve potrebne i razumne mjere u njegovoj moći da spriječi ili onemogući počinjenje kaznenog djela iz stavka (1) ovoga članka ili da to pitanje preda državnim vlastima radi istrage i kaznenog progona, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje osam godina.
- (4) Činjenica da je neka osoba postupala po naredbi vlade ili neke njoj nadređene osobe ne oslobađa ju krivnje, ali može utjecati na ublažavanje kazne ako sud smatra da to interesi pravičnosti zahtijevaju. Osoba koja odbije izvršiti takvu naredbu neće biti kažnjena."

Članak 17.

U članku 209. stavak (1) mijenja se i glasi:

- "(1) Tko novac i drugu imovinu za koju zna da je pribavljena počinjenjem kaznenog djela primi, zamijeni, drži, raspolože njima, koristi u gospodarskom ili drugom poslovanju, vrši konverziju ili njihov prijenos ili na drugi način prikrije ili pokuša prikriti njihovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo, a takav novac ili imovinska korist su pribavljeni počinjenjem kaznenog djela:
- a) u inozemstvu ili na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine ili na teritoriju dvaju entiteta ili na teritoriju jednog entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine; ili
 - b) koje je propisano Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili drugim zakonom na državnoj razini, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina."

U stavku (2) riječ "imovina" zamjenjuje se riječima: "imovinska korist".

Stavak (5) mijenja se i glasi:

- "(5) Novac, imovinska korist, prihod, profit ili druga korist iz imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom iz st. od (1) do (4) ovoga članka bit će oduzeti. "
- Iza stavka (5) dodaje se stavak (6), koji glasi:
- "(6) Znanje, namjera ili svrha kao elementi radnje kaznenog djela iz stavka (1) ovog članka mogu se cijeliti na osnovi objektivnih činjeničnih okolnosti."

Članak 18.

U članku 217. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili suca porotnika", riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije", a iza riječi "morala

izvršiti" dodaju se riječi: "ili tko posreduje pri ovakvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe".

U stavku (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili suca porotnika".

Članak 19.

U članku 218. st. (1) i (2) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili suca porotnika", iza riječi "korist" dodaju se riječi: "za nju ili drugu osobu", a riječi: "svoje ovlasti" zamjenjuju se riječima: "svoje funkcije".

U stavku (3) iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "ili arbitra ili suca porotnika".

U stavku (4) zarez i riječi: "a u slučaju iz stavka (3) ovoga članka može se vratiti osobi koja je dala mito" brišu se.

Članak 20.

Članak 219. mijenja se i glasi:

"Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem
Članak 219.

- (1) Tko posredno ili neposredno zahtijeva ili zaprimi ili prihvati nagradu ili kakvu drugu korist ili obećanje nagrade ili kakve druge koristi, za sebe ili za drugoga, da korištenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili utjecajnog položaja ili drugog statusa posreduje da službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili strana službena osoba ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudac porotnik obavi ili ne obavi službenu ili drugu radnju, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Tko posreduje, koristeći svoj službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status, da službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili strana službena osoba ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudac porotnik obavi ili ne obavi službenu ili drugu radnju, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina.
- (3) Ako je počinitelj za počinjenje kaznenog djela iz stavka (2) ovoga članka zahtijevao ili primio ili prihvatio nagradu ili kakvu drugu korist za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.
- (4) Primitljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta."

Članak 21.

Iza članka 219. dodaje se članak 219a., koji glasi:

"Davanje nagrade ili drugog oblika koristi
za trgovinu utjecajem
Članak 219a.

- (1) Tko posredno ili neposredno osobi koja ima službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status učini ili ponudi ili obeća nagradu ili kakvu drugu korist za posredovanje da službena ili odgovorna osoba u institucijama Bosne i Hercegovine ili strana službena osoba ili međunarodni službenik ili arbitar ili sudac porotnik obavi ili ne obavi službenu ili drugu radnju, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Tko posredno ili neposredno, na zahtjev osobe koja ima službeni ili društveni ili utjecajni položaj ili drugi status, počinji kazneno djelo iz stavka (1) ovog članka i prijavi kazneno djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi kazne.
- (3) Primitljena nagrada ili kakva druga korist bit će oduzeta, a u slučaju iz stavka (2) ovog članka može se vratiti osobi koja je dala nagradu ili kakvu drugu korist."

Članak 22.

Zadužuju se Ustavopravno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ustavopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da utvrde pročišćeni tekst Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine u roku 90 dana od dana objave ovoga zakona u "Službenom glasniku BiH".

Članak 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01.02-02-1-7/15

18. svibnja 2015. godine

Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Šefik Džaferović, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bariša Čolak, v. r.

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 11. сједници Представничког дома, одржаној 13. маја 2015. године, и на 4. сједници Дома народа, одржаној 18. маја 2015. године, усвојила је

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Кривичном закону Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14 и 22/15) у члану 1. у ставу (7) ријечи: "на служби у Босни и Херцеговини, које ради за накнаду или без накнаде" бришу се.

Иза става (8) додају се нови ст. (9) и (10), који гласе:

"(9) **Судија поротник** је лице које је члан колегијалног тијела које има одговорност одлучивања о кривници оптуженог лица у поступку суђења.

(10) **Арбитар** је лице које је, на основу споразума о арбитражи, позвано да донесе правно обавезујућу одлуку у спору који му поднесу странке споразума."

Иза става (23) додају се нови ст. (24) и (25), који гласе:

"(24) **Имовинска корист** је свако економско добро које је директно или индиректно проистекло из кривичног дјела, а састоји се од било које имовине.

(25) **Имовина** обухвата имовину сваке врсте, било да се састоји у стварима или правима, било материјалну или нематеријалну, покретну или непокретну, те правне документе или инструменте којима се доказује право на имовину или интерес у односу на такву имовину."
Досадашњи ст. од (9) до (39) постају ст. од (11) до (43).

Члан 2.

У члану 15. ставу (1) додаје се нова реченица, која гласи:

"Застаријевање кривичног гоњења за кривична дјела трајног карактера почиње теби у тренутку престанка противправног стања."

Члан 3.

У члану 42а. ставу (1) ријеч "може" замјењује се ријечју "ће".

Члан 4.

У члану 42б. ставу (5) ријечи: "амнестија и помиловање могу се" замјењују се ријечима "помиловање се може".

Члан 5.

Члан 74. мијења се и гласи:

"Одузимање предмета

Члан 74.

- (1) Предмети који су на било који начин, у цјелини или дјелимично, употребљени или су били намијењени да буду употребљени за почињење кривичног дјела или који су настали почињењем кривичног дјела одузеће се ако су својина починиоца.
- (2) Предмети из става (1) овог члана одузеће се и кад нису својина починиоца, али се тиме не дира у права трећих лица на накнаду штете од починилаца."

Члан 6.

У члану 110. ставу (1) иза ријечи "корист" додају се запета и ријечи: "приход, профит или другу корист из имовинске користи".

У ставу (2) ријеч "корист" замјењује се ријечима: "Имовинска корист, приход, профит или друга корист из имовинске користи".

Члан 7.

У члану 110а. ставу (1) иза ријечи "имовинску корист" додају се ријечи: "приход, профит или другу корист из имовинске користи", а иза ријечи: "имовинска корист" додају се ријечи: "приход, профит или друга корист из имовинске користи".

Иза става (1) додаје се став (2), који гласи:

"(2) У случају када нису испуњени законом утврђени услови за одузимање имовинске користи, прихода, профита или друге користи из имовинске користи стечене кривичним дјелом у кривичном поступку, захтјев за њено одузимање може се поднијети у парничном поступку."

Члан 8.

У члану 111. ставу (1) ријечи: "може се одузети" замјењују се ријечима: "одузеће се".

У ставу (2) ријеч "може" замјењује се ријечју "ће".

У ставу (3) ријечи: "могу бити" замјењују се ријечју "су".

Члан 9.

У члану 172. ставу (1) тачка г) ријечи: "употребом силе или пријетње директним нападом на њен живот или тијело или на живот или тијело њој блиске особе" бришу се.

Члан 10.

У члану 173. ставу (1) тачка е) ријечи: "употребом силе или пријетње директним нападом на њен живот или тијело или на живот или тијело њој блиске особе" бришу се.

Члан 11.

Члан 186. мијења се и гласи:

"Међународна трговина људима

Члан 186.

- (1) Ко употребом силе или пријетњом употребе силе или другим облицима принуде, отмицом, преваром или обманом, злоупотребом овлашћења или утицаја или положаја беспомоћности или давањем или примањем исплата или других користи како би приволио лице које има контролу над другим лицем, врбује, превезе, преда, сакрије или прими лице у сврху искоришћавања тог лица у држави у којој то лице нема пребивалиште или чији није држављанин, казниће се казном затвора од најмање пет година.
- (2) Ко врбује, наводи, превезе, преда, сакрије или прими лице које није навршило 18 година живота у сврху искоришћавања проституцијом или другим обликом сексуалног искоришћавања, присилним радом или

услугама, ропством или њему сличним односом, служењем, одстрањивањем дијелова људског тијела или у сврху каквог другог искоришћавања, у држави у којој то лице нема пребивалиште или чији није држављанин,

- казниће се казном затвора од најмање десет година.
- (3) Ако је кривично дјело из ст. (1) и (2) овог члана извршило службено лице приликом вршења службене дужности, починилац ће се казнити казном затвора од најмање десет година.
- (4) Ко кривотвори, прибави или изда путну или личну исправу или користи, задржава, одузима, мијења, оштећује, уништава путну или личну исправу другог лица у сврху омогућавања међународне трговине људима, казниће се казном затвора у трајању од једне до пет година.
- (5) Ко користи услуге жртве међународне трговине људима, казниће се казном затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
- (6) Ако су извршењем кривичног дјела из ст. (1) и (2) овог члана проузроковани теже нарушавање здравља, тешка тјелесна повреда или смрт лица из ст. (1) и (2) овог члана, починилац ће се казнити казном затвора од најмање десет година или казном дуготрајног затвора.
- (7) Искоришћавање у смислу става (1) овог члана подразумијева: проституцију другог лица или друге облике сексуалног искоришћавања, присилни рад или услуге, ропство или њему сличан однос, служење, одстрањивање дијелова људског тијела или какво друго искоришћавање.
- (8) Предмети, превозна средства и објекти употребљени за извршење дјела биће одузети.
- (9) На постојање кривичног дјела међународне трговине људима без утицаја је околност да ли је лице које је жртва међународне трговине људима пристало на искоришћавање.
- (10) Против жртве међународне трговине људима коју је починилац кривичног дјела присилио да учествује у извршењу другог кривичног дјела неће се водити кривични поступак, ако је такво њено поступање било непосредна посљедица њеног статуса жртве међународне трговине људима."

Члан 12.

Иза члана 186. додаје се члан 186а, који гласи:

"Организована међународна трговина људима

Члан 186а.

- (1) Ко организује или руководи групом или другим удружењем које заједничким дјеловањем почини кривично дјело из члана 186. овог закона (Међународна трговина људима), казниће се казном затвора од најмање десет година или дуготрајним затвором.
- (2) Ко почини кривично дјело у оквиру групе или другог удружења из става (1) овог члана или на други начин помаже групу или удружење, казниће се казном затвора у трајању од најмање десет година.
- (3) На припадника организоване групе или другог удружења из става (1) овог члана примјењују се одредбе члана 250. ст. (4) и (5) овог закона (Организовани криминал)."

Члан 13.

Члан 187. мијења се и гласи:

"Међународно навођење на проституцију

Члан 187.

- (1) Ко ради зараде или друге користи наводи, подстиче или намамљује другог на пружање сексуалних услуга или на други начин омогући његову предају другом ради пружања сексуалних услуга или на било који начин учествује у организовању или вођењу пружања сексуалних услуга у држави у којој то лице нема пребивалиште или чији није држављанин, казниће се казном затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
- (2) Чињеница да се лице које се наводи, подстиче или намамљује већ бавило проституцијом не утиче на постојање кривичног дјела."

Члан 14.

Назив члана 189а. мијења се и гласи: "Организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела 'кријумчарење миграната'."

Став (1) мијења се и гласи:

- "(1) Ко организује групу или друго удружење за извршење кривичног дјела из члана 189. овог закона (Кријумчарење људи), казниће се казном затвора од најмање три године."

Члан 15.

Члан 190. мијења се и гласи:

"Мучење и други облици суровог и нечовјечног поступања

Члан 190.

- (1) Службено лице у институцијама Босне и Херцеговине или било које друго лице које дјелује у својству службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине, по наредби, на подстицај или са изричитим или прећутним пристанком службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине или било којег другог лица које дјелује у својству службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине, које нанесе другом физичку или душевну бол или тешку физичку или душевну патњу с циљем да добије од њега или трећег лица информацију или признање или с циљем да се казни за кривично дјело које је починио или се сумња да је починио он или треће лице или које га застрашује или присиљава из било којег другог разлога заснованог на било којој врсти дискриминације, казниће се казном затвора од најмање шест година.
- (2) Казном из става (1) овог члана казниће се и службено лице у институцијама Босне и Херцеговине или било које друго лице које дјелује у својству службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине које је наредило или подстицало на почињење кривичног дјела или дало изричит пристанак или знало и прећутно се сагласило са почињењем кривичног дјела из става (1) овог члана."

Члан 16.

Иза члана 190. додаје се члан 190а., који гласи:

"Присилни нестанак

Члан 190а.

- (1) Службено лице у институцијама Босне и Херцеговине или било које друго лице које дјелује у својству службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине или по наређењу или на подстицај или са изричитим или прећутним пристанком службеног лица у институцијама Босне и Херцеговине, које друго лице затвори, држи затворено или га на други начин лиши слободе кретања и при томе одбије да призна да га је лишило слободе или скрива информације о судбини

- или локацији тог лица, стављајући га тако изван заштите закона,
- казниће се казном затвора од најмање осам година.
- (2) Казном из става (1) овог члана казниће се и службено лице у институцијама Босне и Херцеговине које је наредило или подстицало или дало изричит пристанак или знало и прећутно се сагласило са почињењем кривичног дјела из става (1) овог члана.
- (3) Ко је као претпостављени знао или је свјесно занемарио информацију да је њему подређени починилац починио кривично дјело из става (1) овог члана или да се налази пред почињењем кривичног дјела, а био је одговоран и имао контролу над поступцима који су се односили на почињење кривичног дјела из става (1) овог члана, па није предузео све потребне и разумне мјере у његовој моћи да спријечи или онемогући извршење кривичног дјела из става (1) овог члана или да то питање преда државним властима ради истраге и кривичног гоњења, казниће се казном затвора од најмање осам година.
- (4) Чињеница да је неко лице поступало по наређењу владе или неког њему надређеног лица не ослобађа га кривице, али може утицати на ублажавање казне ако суд сматра да то интереси правичности захтијевају. Лице које одбије извршити такво наређење неће бити кажњено."

Члан 17.

У члану 209. став (1) мијења се и гласи:

- "(1) Ко новац или другу имовину за које зна да су прибављени почињењем кривичног дјела прими, замијени, држи, располаже њима, користи у привредном или другом пословању, врши конверзију или њихов пренос или на други начин прикрије или покуша прикрити њихову природу, извор, локацију, располагање, кретање, власништво или друго право, а такав новац или имовинска корист су прибављени почињењем кривичног дјела:
- а) у иностранству или на територији цијеле Босне и Херцеговине или на територији двају ентитета или на територији једног ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине; или
- б) које је прописано Кривичним законом Босне и Херцеговине или другим законом на државном нивоу,
- казниће се казном затвора у трајању од једне до осам година."

У ставу (2) ријеч "имовина" замјењује се ријечима: "имовинска корист".

Став (5) мијења се и гласи:

- "(5) Новац, имовинска корист, приход, профит или друга корист из имовинске користи остварене кривичним дјелом из ст. од (1) до (4) овог члана ће се одузети. "
- Иза става (5) додаје се став (6), који гласи:
- "(6) Знање, намјера или сврха као елементи радње кривичног дјела из става (1) овог члана могу се цијенити на основу објективних чињеничних околности."

Члан 18.

У члану 217. ст. (1) и (2) иза ријечи "службеника" додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника", ријечи: "свог овлашћења" замјењују се ријечима "своје функције", а иза ријечи: "морала извршити" додају се ријечи: "или ко посредује при оваквом подмићивању службеног или одговорног лица".

У ставу (3) иза ријечи "службеника" додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника".

Члан 19.

У члану 218. ст. (1) и (2) иза ријечи "службеника" додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника", иза ријечи "корист" додају се ријечи: "за њега или друго лице", а ријечи: "свог овлашћења" замјењују се ријечима: "своје функције".

У ставу (3) иза ријечи "службеника" додају се ријечи: "или арбитра или судију поротника".

У ставу (4) запета и ријечи: "а у случају из става 3. овог члана може се вратити лицу које је дало мито" бришу се.

Члан 20.

Члан 219. мијења се и гласи:

"Примање награде или другог облика користи за трговину утицајем
Члан 219.

- (1) Ко посредно или непосредно захтијева или заприми или прихвати награду или какву другу корист или обећање награде или какве друге користи, за себе или другог, да коришћењем свог стварног или претпостављеног службеног или друштвеног или утицајног положаја или другог статуса посредује да службено или одговорно лице у институцијама Босне и Херцеговине или страни службено лице или међународни службеник или арбитра или судија поротник изврши или не изврши службену или другу радњу,
- казниће се казном затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
- (2) Ко посредује, користећи свој службени или друштвени или утицајни положај или други статус, да службено или одговорно лице у институцијама Босне и Херцеговине или страни службено лице или међународни службеник или арбитра или судија поротник изврши или не изврши службену или другу радњу,
- казниће се казном затвора у трајању од једне до осам година.
- (3) Ако је починилац за почињење кривичног дјела из става (2) овог члана захтијевао или примио или прихватио награду или какву другу корист за себе или другог,
- казниће се казном затвора у трајању од једне до десет година.
- (4) Примљена награда или каква друга корист биће одузета."

Члан 21.

Иза члана 219. додаје се члан 219а, који гласи:

"Давање награде или другог облика користи за трговину утицајем
Члан 219а.

- (1) Ко посредно или непосредно лицу које има службени или друштвени или утицајни положај или други статус учини или понуди или обећа награду или какву другу корист да посредује да службено или одговорно лице у институцијама Босне и Херцеговине или страни службено лице или међународни службеник или арбитра или судија поротник изврши или не изврши службену или другу радњу,
- казниће се казном затвора у трајању од шест мјесеци до пет година.
- (2) Ко посредно или непосредно, на захтјев лица које има службени или друштвени или утицајни положај или други статус, почини кривично дјело из става (1) овог члана и пријави кривично дјело прије његовог

откривања или прије сазнања да је дјело откривено, може се ослободити казне.

- (3) Примљена награда или каква друга корист биће одузета, а у случају из става (2) овог члана може се вратити лицу које је дало награду или какву другу корист."

Члан 22.

Задужују се Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и Уставноправна комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да утврде пречишћени текст Кривичног закона Босне и Херцеговине у року 90 дана од дана објављивања овог закона у "Службеном гласнику БиХ".

Члан 23.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-7/15

18. маја 2015. године

Сарајево

Председавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине

БиХ

Шефик Џаферовић, с. р.

Председавајући

Дома народа

Парламентарне скупштине

БиХ

Бариша Чолак, с. р.

327

Na osnovu člana 48. stav (2) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13) a u vezi s podnesenom ostavkom Semihe Borovac na dužnost člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. maja 2015. godine, donijela je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA NEZAVISNE KOMISIJE ZA PRAĆENJE USLOVA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA LICA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KRIVIČNE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KRIVIČNOM POSTUPKU SUD BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVIĐENA KRIVIČNIM ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA, ILI DRUGI SUD U SKLADU SA ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Semiha Borovac razrješava se dužnosti člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Број 01,02-34-1-501/15

18. маја 2015. године

Сарајево

Председавајући

Представничког дома

Парламентарне скупштине БиХ

Шефик Џаферовић, с. р.

Председавајући

Дома народа

Парламентарне скупштине БиХ

Бариша Чолак, с. р.

Temeljem članka 48. stavak (2) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera - Pročišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", br. 12/10 i 100/13), a u vezi s podnesenom ostavkom Semihe Borovac na dužnost člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 11. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 13. svibnja 2015. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 18. svibnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA NEOVISNOG POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE UVJETA BORAVKA U ZAVODIMA, POSTUPANJE I POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA OSOBA NAD KOJIMA SE IZVRŠAVAJU KAZNE SANKCIJE I DRUGE MJERE KOJE JE IZREKAO U KAZNENOM POSTUPKU SUD BOSNE I HERCEGOVINE, STRANI SUDOVI ZA DJELA PREDVIĐENA KAZNENIM ZAKONOM BOSNE I HERCEGOVINE ILI MEĐUNARODNIM UGOVOROM ČIJA JE POTPISNICA BOSNA I HERCEGOVINA ILI DRUGI SUD SUKLADNO ZAKONU BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Semiha Borovac razrješuje se dužnosti člana Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".

Број 01,02-34-1-501/15

18. свибња 2015. године

Сарајево

Председатељ

Заступничког дома

Парламентарне скупштине БиХ

Шефик Џаферовић, в. р.

Председатељ

Дома народа

Парламентарне скупштине БиХ

Бариша Чолак, в. р.

На основу члана 48. став (2) Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера - Пречишћени текст ("Службени гласник БиХ",